

Став странајасса пролетаріјјас, бтувтчб!

# Комсомол

Леңдны ВКП(б) Сыктывдинса Рајком да Рајисполком

№ 103 (286) || Нојабр 18-өд лун, 1937 во. || ғоныс 10 ур

## Бурмөдны агітационнöј да пропагандистскöј уж

Заводітчіс бөржысан кампаниелөн да участковой ізбірателнöј комиссіјасын медса кывкутана кад, кор колд вәвлитома жона паскөдны агітационнöј да пропагандистскöј уж ССРС-са Верховнöј Советса депутато выдвінітом кандидатасын вәсна.

Участковой ізбірателнöј комиссіјасын долженес оні паскөдны ужсо сірі, медым сылбын ужыс төдісі быд рабочојлы, колхознікты быд ужалыс мортлы. Чайтыны, мыж участковой ізбірателнöј комиссіјасын кутасын сәмьиң лыддыны бөржысомjas куза гөлдесјас, лоджик нөвеңсекідөн.

А торя участокјасын сізі 1 гогорвоомааб. Со Пажгагын сіктсөветса јуралыс Чудов, сізі-жо участковой ізбірателнöј комиссіјалөн јуралыс, биңд 1 чукортлама ізбірателнöј комиссіјалыс оті заседаніже, дај сізі сек, кор волома да шыктыма ВКП(б) рајкомса секретар Торопов.

Участковой ізбірателнöј комиссіјалөн весіг планысна абу вәчбма, дај биңд на оз төдни став шленжасыс мыж колд вәчны. Оз-жо вескөдлы ізбірателнöј закон велодомбын. Кабала вылын лыддыны котыртмөн 22 кружок 491 бөржысомjas шымыртмөн, а збыльвылассо занатијеасыс унжык кружокас абу-на вәвлома.

Пропагандистасын індом жоюс—Полаков Альдр Г., Кузбожев Мод.—сөлпоса вузасыс, Муравьев — вәрпунктса статистик, Осипов Сав, Куз.—сөлпоын бухгалтер—весіг ез-на волны асланыс кружокасы, нійті занатије ез нүйдни. А парт-организациян-парторг Түїсов, сіктсөвет да ізбірателнöј комиссіја—сени јуралыс Чудов ташом жоюс лыдды пропагандистасыд некодлы оз ковны.

Колхознікјасыс да колхозніцајасыс биңд на абу заводітламааб төдмөдны бөржысан пәрадокон. Абу буржык ужыс Шыладорын дај мукдлаин.

Некущом участковой ізбірателнöј комиссіја-на абу чукортчылама отчыдыс унжык, а сы борын бара лантодомааб. Парторганизацияс участковой ізбіра-

тельнöј ужбын оз вескөдлінен.

Оз-на-жо тыдау ужыс і довереннөјасын, кодјас долженес дүргильтөг возмостчомбын төдмөдны колхознікјасыс да став ужалыс жоюс мілан рајонын выставітом кандидатасын, кодјас вәсна долженес гөлбусутны Коми АССР-сан Национальностас Сөветтө бөржысомjas куза мілан Сыктывдин округ куза, РСФСР-сан Национальностас Сөветтө Свердловскоб округ куза да Союзса Сөветтө Сыктывкарса округ куза.

“Дік став бөржысомjas долженес лоны төдмөдомааб выставітом кандидатурајасы—гіж “Правда”. И вәрд “колд віставны бөржысомjasы, коді кандидатыс најо округ куза, мыжон сіжо завоујтіс алыс ізвестност, кырі сіжо ужало производство вылын, партийнөл, сөветской лібід общинственой организацијын, мыжон петкөдліс ассыс преданностсо народ делёллы, Ленін—Сталин партия делёллы. Ловја, конкретно морт жылыс тајо вісталомыс должен лоны отщош жаснојён, доходчівөй вісталомбын мілан страна быдмөн жылыс, народлөн медбур олөм вәсна партия жасын да сөветской правителствои мұзлыштөг тышқасом жылыс, международнөй обстановка жылыс” (Правда).

Тајо кордомјасыс мілан рајонын кырі участковой, сізі-жо і окружной ізбірателнöј комиссіјасын ылбона оз портсны олөм. Колд збыльвылос паскөдны ізбірателнöј участокјасын Сталинской ізбірателнöј закон да Сталинской Конституција велодомкөд отшош кандидатасын вәсна агітација.

Некущома не лантодчыны, а нөшта упорножыка да настојчивожыка велодны да вајдны быд колхозник, колхозніца, быд ужалыс вежбрөг Сталинской Конституција, ізбірателнöј.

Мед нійті бөржысомjas ез колд велодчытөг. Сынин биңіглавнөй могыс став партийнөй і непартийнөй большевикјасын, участковой ізбірателнöј комиссіјасын, агітаторјасын, пропагандистасын да дөверенілділжасын. Таын бөржысомjasлін успехыс.

Партійнөй став организацијасын оні абу жонжыка важнөй мог, жонжыка кывкутана мог, күшом ем ізбірателнöј участокјасын агітационно-пропагандистскöј уж котыртан мог.

...“Мілан агітационнöј уж-ко кутас мунны большевистскöј, то народ оз лез враждеңбөй жоюс аслас Верховнöј органјасо. Сіз-ко, колд ужавны а не ңаргыны...”

Сталін

## Іспаніјаса фронт-јас вылын

### Центральнөй фронт

Гавас јуортом серті, нојабр 14-өд лунса асылын мјатежнікјас зілісны ата-кутны республиканскöј по-зицијас Аравака окрестностасын, Мадридсан 10 кілометрөн ртыыв-воевыланын. Атакасо венома. Непріјателскöј по-зицијасыс час жын мында лыжлом борын республиканец-јас успешној нүдісны разведывательной операція да бостісны борынчыс мјатежнікјасын колом во-женін снараженіе.

Нојабр 14-өд лунлы паныда воын мјатежнікјас бара атакујтісны республика-көңеңсіз Серро Рохосан ртыывыланын секторын. Пансіс чорыд бој. Фашістскöј отр'адјас борынчысны, тышкасаніна уна відмјасо соломбын.

### Асывыв (Арагонскöј) фронт

Оборона куза іспанскöј міністерство јуорт, мыж республиканскöј артілле-рия лыжліс мјатежнікјасылес по-зицијас Санта Барбара гора вылын, а сізі-жо непріјателскöј војскаласыс расположенијеас Альканіссан Теруелт туј куза да Конкудом мунан туј куза.

Мјатежнікјасын, авиація ускöдчыліс республиканец-јас террорія вылд Фуентес де Ебро рајонын, но сійсіс вәлі вәтлөма республиканскöј істребітеле-рия.

### Луныв фронт

Мјатежнікјас бомбардіруйтісны Валсекіло да Серро Мулва.

### КЕЛЬСА РАБОЧОЙЈАСЛОН ИСПАНСКОЙ НАРОДЛЫ ОТСОГ

Паріж, 14. Еспан агентство Германыјасан јуорт, мыж Келнин вәлі котыртма іспанскöј народлы польза вылд средствоас гүсөн чукортом. Жој побывын, кодјас прінімајтісны участіже сборјас котыртомуын лібо кодјас жертвујтісны деңга, емөс рабочојасыс кынжі насленіелон мукдомссо Сөветскöј Союзын

20 во чөжөн шеддом всемирно-исторической успехи-

жасын да вісталомыс, мыж Сөветскöј Союз мірлін ем медса нафажид опора.

Негодованіїн сорнітіс-

ны фелегатјас троцкістско-

бухарінскöј да мукдом япо-

но-германскöј фашістскöј

најмітас жылыс.

Ошкыны сөветской правительствоыс мерајас, кодіс прімітіма жоюаслобн тајо медлек враг-

жасы паныд.

Гораа аплодісментјасы да прісутстви-тасыз залыс

встретітісны іспанскöј фе-

мократіческой республіка-

лыс фелегатјас.

Луныв Африкаса рабо-

чојаслобн представітель

Енбрұс кыпда сорнітіс

большевистскöј партия муд-

рой політика жылыс.

Сталін жылыс.

Сіз-ко кывјас-

дін жітасын чукортчанјас

ставын, Сталін жыл чест

куза ѡона бурноба аплоди-


руйтімбын.

(ТАСС)

## ЗАГРАНІЦАЫН

\*Барселона, 14. Восеіс Каталонијаса всеобщод рабочој союзлобн којмб сјезд.

\*Бухарест, 14. Официал-ноја јуорт, мыж румын-скöј правительство Тата-реску журнудомын жетіс отставка.



ССРС-са Верховнöј Советтө Национальностас Сөветтө бөржысомjas куза Сыктывдинса Окружной ізбірателнöј комиссіја помеша-тичо Вылгорт сіктин рајисполком помеша-тичо телефон № 0—56.

## Пілоставјас петісны орджысны Kodi на бўрса

Пажга вўрпункт—Варышжол участокса пілоставінг курс вывса курсантыас Петр Ахдр. Куліков, Іе. Міх. Мартынов чукостісны Ыб вўрпунктса пілоставінг мэд бура, лунын 20 пілаби правітём вылёт.

Ыб вўрпунктса пілоставінг, Пажгаса пілоставінг прімітісны чукостом сё да чукостісны Мажа вўрпунктса пілоставінг мэд бура, лунын 20 пілаби правітём вылёт.

вўрпунктыас пілоставінг. Шыладор вўрпунктса пілоставінг відлалісны асланыс бутвура собраніе вылын Мажа вўрпунктса пілоставінг чукостом сё да шуісны прімітны. Медбура-качествоно юа кеслыны да правітны тысячник-яаслыс пілајас. Быд лунвочны не ешажык 20 пілаби.

Курсантъас: Куклін, Мартынов, Јелін, Фемін, Тояс чукостісны Шыладорса мов да мукоджас.

## Колхознікјаслон қыпто доходыс

„Красноб трактор“ (Палкітсбет) колхозса колхознікјаслон воис-вои қыпто доходыс. Ударник-колхозник Илья Арсентьевич Сидоров 1933-од воин труда-деңяс вылёт бостіс 13,92 центнер қан, 19,52 центнер турин да 152,6 шафт сём. 1935-од воин бостіс 16,32 центнер қан, 27,04 центнер турин. 1936 воин бостіс 17,28 центнер қан, 19,82 центнер турин да 133 шафт сём. В. Кірушев.

нан, 24 центнер турин да 159 шафт сём.

Григорій Алексеевіч Сидоров 1933 воин бостіс 12,78 центнер қан, 17,76 центнер турин да 48 шафт сём. 1934-од воин сіјо бостіс 15,68 центнер қан да 104 шафт сём. 1936 воин бостіс 16,28 центнер қан, а 1937 воин воб бостіс 17,28 центнер қан, 19,82 центнер турин да 133 шафт сём.

В. Кірушев.

## Мыјла Огњевој візёны рајсберкассасын?

Сберкасса областной яс. управленијеиин вўвлом бе-лобандіт Чувашов да вўвлом заведушишь юа троцкіст Нестеров 1935-од воин Сыктывдинса рајсберкасса юстылісны бухгалтер ъ. Вас. Огњевој.

Код сешибом Огњевој? Сіјо Гам сіктсбетувса вўвлом кулак, кодоц сіктсбет раскулачітліс, но Обфоиин вўвлом юралыс троцкіст Торопов да дубровскі незаконија бор-лекісны кулакыс.

1925-од воин сіјо, есеровскі партіякод ютід кутбомыс, вўтлома коммунист партіяиас.

Огњев 2 во чој-нін быд-сама ногон зілд кістны рајсберкассасын ужсё. Сіктса сберкасса юаслы се-тавло вредітельской індод-

быдсама ногон ізбевајт-чо рајсберкассаса южалыс-јас вылын, кассир коммунистка Лодыгина да стобржика Налімова вылын. Та-во мај тўлышын 12 час воин Огњев заводітліс мыр-дінавни сторожиха Налімоваи да бўрынас, некущом помкато вўтліс сіјоц уж вылын да бўрсб бостісны сёмын сек, кор первічноді парторганизацијаи вўлі прімітма колана мера-јас.

Огњев новлодлі кытчо-сылы коло, рајсберкассасын заведушишь юа комсомолец Кірушевој.

Огњевкод юзлы, коди быдсаманогон зілд кістны рајсберкассасын ужсё. Сіктса сберкасса юаслы се-тавло вредітельской індод-

Марат.

Сыктывдин вўрпромхоз кула тўва вўрле-дом муном юлыс 1937 во нојабр 15-од лун кеж-ло сводка

Вўрпунктъас	Порядома (прочентон)	Кыскома (прочентон)	5 луня юд (прочентон)	Ужало јоз			Ужало воб
				Порядомын	Кыскабомын	Ставыс	
Час . . .	25,4	—	1,2	—	14	7	—
Ыб . . .	19,0	3,2	0,8	0,3	45	45	—
Пажга . . .	16,8	1,7	0,7	—	60	30	12
Мажа . . .	10,0	1,9	0,7	—	60	60	—
Шыладор .	10,0	3,9	2,4	—	84	64	—
Вўрпромхоз паста . . .	14,7	2,6	1,2	—	263	206	12

## Італіјалон сё- ветской nota вылёт візёдом

Рим, 14. Іностранноді фелдіјас кула італіјанской міністерствоса представителю іностранноді журналистијасы вўчіс шыбдом, кёнівіставіс, май італо-англійской сорнітчомјаскод ютідом міністерство рекомендујт юе термадны вывод-јас. Ідеен Римо муном юлыс юбрјас абу вернёдс. Сорнітчомјас вermасны лоны нудомадс посол-јас. Оні лои сёмын італо-англійской отношеніјејас-лони мыжомында бурмом.

Шыбдомас решітлендіа опровергајтсбыи сорніјас Італіјаи Англіја діндо замом сетом юлыс кордоми шыбдом кула.

Троцкіст соглашеније кырымаломкод ютідоми сёветской демарш вогд последствијејас юлыс іностранноді журналистијас юа-сомјас вылёт вочаки вўн міністерство вісталіс: Італіја не должен сетни некущом мёд вочаки сыйс кынч, кодоц формулирујт-тома-нін іностранноді фелдіјас кула міністр Чіаноби. Сіјо жо Італіја чік оз көс-ји демонсрујтны 1933 од вога советско-італіјанской договори си вёсна, май лыд-дом, май сіјо некущом ногон ез нарушајт сіјо договор. Кырымалом антікомінтерновской соглашеније-ын официальнија вісталіс, май сіјо абу вескодома некущом іностранноді ферда-валы паныд, а сіј-кё, абу вескодома і СССР-лы паныд.

## Вогсіс ёвропе- ской конференција

Паріж, 14. Тўрят вогсіс ёвропе-ской конференција, кодоц котыртіс Тельманбес мездом вёсна, Германіјаи право да свободода дордом вёсна тышкасыс комітет.

Ыжыд речын Марсел Кашен вісталіс, май Германіјаи фашистјас порабо-щајтёни народоц, сіјоц правојасыс да свободода-ліша-дом. Заграніцаи германской фашистјас котыртёни террористіческий актјас да покушенијејас. Најо дагтёни выл мір-вогд бојна, збылліссо республиканској Іспаніјакод војутдом-нін. Тўдома французской адвокат, Моро-джіа-аффері, Тельман делоли торја вниманије сетомон, пасјіс, май Тельман вылын процесс ондоз-на ез воб. Најо, кодјас дагтёни Тельман вылын суд, оз листны оні нудомы сіјо судсб—вісталіс Моро-джіа-аффері. Пойшти віт во-нін Тельман кутбом турмайи судтёг си вёсна, май фашистјас по-лопы, май подсудимојјас скамја вывсаи выступітас оз мыжалана, а мыжалыс, кыз сіјо вўлі Сімітровкод.

## Дыр-ё ќешщё ыбын лібераль- нічајтасы врагјаскод?

ыбыса селпоин юралыс Малцев Иван Тимофеевіч куткіс топыд ютід, зајад-лой троцкіст Потоліцин-код, ез торјодчылыны,— біті кампањијеи юлыс віласын віна. Таргајтісны кооператівноді сом.

Служебноді положеніеи, пользуетчомбон, Малцев гусон і ювілес венавліс вузасыс сё, май вёсна уна честноді вузасыс ез сүзсіны (Макарова, Муравјева). Малцев тўварён боставлас, отдељеніејасыс, а донсо ез мынтаулы да оні-на лыдфысс 100 шафтјаси долгас быд отдељеніеи.

Троцкіст Потоліцин, сельмагын вузасыс рекомендујтіс вўвлом кулак пі Таскаев Йогор Грігорьевич, а Малцев, кыз сылди вредітельской ужын ісполнінгаш, бостас вузасыс. Коді первоја голыснас 700 шафт кооператівноді сом, і кыз накод юлан кампањијеи семітчома вўлі, сүзситом сомбод Таскаевыс 7ебасны. А кварталноді ревізія вўчігён тұдотчіс, май тајо рас-тратчік Таскаевыс бара гусалома сурсыс унжык государственноді сом. Котеко і ужылыс вўтломын, но ондоз-на кывкүтдом абу кысқома.

Октябр тўлышын сельмаго башкодыс пыралома фетіна, но кіндоз-на гусавны абу вердома — кутбома лавкаас, а Малцев да сені вузасыс Муравјева, тајо

Троцкіст Потоліцинды вредітельской последствијејас бирдом кула, петкодлын сіг ліберализм. Бертын вужнас ыбын врагјаслыс коласассо. I. Безносіков.

## Tajö em вредітельство

Колдом во Пажга сіктсбетувса „Югбр“ колхозын уна вога турин кўзом вылёт вўлі візома 1000 шафт гўгбр сом. Кўзома 5 гектар му вылёт, но тулыснас да арнастас візома вўлі травітдома гўгбрни да кўзоми.

Таво тулыснас кўзоми 17 гектар му вылёт уна вога турин, петасјас вўліни зев бўрсб, почије віччысны ыжыд урожај, но арнастас, бара-жо травітдоми. 7икој трапітдоми 3 гектар вылыш збор сорби кўзом турин, 2 гектар соркин, кытыс во воб вўлі 400 центнер урожај, да 2,5 гектар турнепс. Колхозса юралыс

## Заметкајас бўрса

„Кім“ колхозса фетјас-лии юралыс Налімова дурдывтог новлод гортас прöдукта заметка вылёт рајпрокурор Каракчіев йорт міланы юбртіс, май прöверітдом бўрси фактъис збыллы.

Рајсвја юбртіс, май „ку-шом деңга вылёт юу“ за-

метка, кодоц леңома 88 №-ра „Колхозник“ газетын, збылмис Худаевој юбомыс да государственноді сом таргајтдомыс вўтлома уж вылыш.

Отв. редактор  
Ф. ГОРЧАКОВ.